

EVROAZIJSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA  
MEĐUDRŽAVNI SAVJET (NAJVIŠI ORGAN CARINSKE UNIJE)

ODLUKA

27. novembar 2009.god. N° 18 g. Minsk

O jedinstvenom carinsko-tarifnom regulisanju carinske unije Republike Bjelorusije,  
Republike Kazahstan i Ruske Federacije

Međudržavni savijet Evroazijske ekonomske zajednice (Najviši organ carinske unije) na nivou šefova država, odlučio je slijedeće:

1. U skladu sa Protokolom o redoslijedu stupanja na snagu međunarodnih sporazuma, usmjerenih na uspostavljanje pravnog okvira ( formiranje dogovorno - pravne osnove) carinske unije, o pravilima istupanja iz i pridruživanja uniji od 6. oktobra 2007 godine, utvrđeno je da od 01. januara 2010. stupaju na snagu slijedeći sporazumi:  
Sporazum o jedinstvenom carinsko-tarifnom regulisanju od 25. januara 2008. god.  
Sporazum o uslovima i primjeni carinskih tarifnih kvota od 12. decembra 2008. god;  
Protokol o uslovima i primjeni stopa uvoznih dažbina u izuzetnim slučajevima, koji se razlikuju od stopa Jedinstvenog tarifnog sistema carinske unije od 12. decembra 2008.;  
Protokol o pružanju tarifnih preferencijala od 12. decembra 2008. god.  
Protokol o jedinstvenom sistemu tarifnih preferencija carinske unije od 12. decembra 2008. g
2. Odobriti, sa rokom stupanja na snagu od 1. januara 2010 godine, slijedeća dokumenta:  
Jedinstvenu Robnu nomenklaturu spoljnih ekonomskih poslova carinske unije (RN SED CU) i jedinstveni carinski tarifni sistem unije (prilog 1);  
Spisak zemalja u razvoju - korisnika sistema tarifnih preferencija carinske unije (prilog 2);  
Spisak najmanje razvijenih zemalja - korisnika sistema tarifnih preferencija carinske unije (prilog 3);  
Spisak robe, porijeklom i iz uvoza zemalja u razvoju i najmanje razvijenih zemalja, pri čijem se uvozu primjenjuju tarifne preferencije (prilog 4);  
Spisak robe i stope na koje se tokom tranzicionog perioda od strane jedne iz država, članica carinske unije, primjenjuju stope uvoznih dažbina, različite od stopa Jedinstvenog tarifnog sistema carinske unije (prilog 5);  
Spisak brzo kvarljive (osetljive) robe - odluku o promjeni stopa uvoznih dažbina Carinska unija usvaja konsenzusom (prilog 6)
3. Utvrditi da je upotreba Jedinstvenog tarifnog sistema carinske unije u zavisnosti od zemlje iz koje uvozna roba vodi porijeklo i uslovima uvoza, regulisana nacionalnim zakonom te zemlje, osim, ukoliko nije drugačije određeno Sporazumom o jedinstvenom carinsko-tarifnom regulisanju od 25. januara 2008. godine i odlukama Komisije carinske unije.
4. Utvrditi, da se u periodu od 2010. do 2019. Dopušta uvoz sirovog šećera trske, pod brojem 1701 11 RN SED CU (u daljem tekstu sirovog šećera) za industrijsku preradu na teritoriji R. Kazahstan, oslobođen uvoznih dažbina carine.

Uslov za uvoz sirovog šećera za industrijsku preradu na teritoriji Republike Kazahstan je da se dobije potvrda ovlaštenog organa R. Kazahstan sa jasno ukazanom svrhom korištenja uvezenog

sirovog šećera za obezbeđivanje rada šećerana (preduzeća) na teritoriji Republike Kazahstan.

Republika Kazahstan obavještava Komisiju carinske unije o godišnjem obimu uvoza sirovog šećera za industrijsku preradu u skladu sa formiranim za naredni period balansom proizvodnje i potrošnje šećera u R. Kazahstan.

Prema odluci Komisije mogu se obaviti odgovarajuće konsultacije država članica carinske unije, kako bi se izbjegla destabilizacija tržišta šećera carinske unije.

Vlada Republike Kazahstan garantuje da uvezeni za industrijsku preradu sirovi šećer i bijeli šećer, proizveden iz sirovog šećera, neće biti prenapravljeni - otpremljeni na teritoriju Ruske Federacije i Republike Bjelorusije.

Odredbe ovog punkta ne predstavljaju osnovu Republike Kazahstan za primjenu restriktivnih mjera na uvoz šećera iz Republike Bjelorusije i Ruske Federacije.

5. Carinsko formiranje (carinjenje) pozicija Jedinostvenog carinskog tarifa "za industrijsku montažu motornih vozila s tarifnim brojem 8701-8705, njihovih dijelova i sklopova" obavlja se u državi - članici carinske unije, ukoliko posjeduje odgovarajuću potvrdu ovlaštenog organa te države - članice carinske unije.

U slučaju da se zakonom države - članice carinske unije, trebue zahtjev za lokalizaciju komponenti, korištenih u industrijskoj montaži motornih vozila pod tarifnim brojem 8701-8705 RN SED CU, onda se upotreba komponenti proizvedenih u drugim državama članicama carinske unije, priznaje se kao propisno izvršenje takvog zahtjeva.

6. Utvrditi da se pored tarifnih preferencijala (olakšica) navedenih u članu 5. stav 1 i člana 6. Sporazuma o jedinstvenom carinsko-tarifnom regulisanju od 25. januara 2008., od strane država - članica carinske unije, primjenjuju se slijedeće vrste tarifnih preferencijala.

#### **6.1. Od uvoznih dažbina oslobađaju se:**

6.1.1 Motorna vozila pod tarifnim brojem 8703 RN SED CU, proizvedena privrednim subjektima država - članica carinske unije, koje primjenjuju pojam "industrijska montaža", ukoliko ispunjavaju jedan od slijedećih kriterijuma:

a) potvrda da je kapacitet proizvodnje pri dvosmjernom režimu rada najmanje 25 000 komada godišnje, izvršavanje poslova zavarivanja, montaže i bojenja karoserije automobila, ostvarivanje uvoza automobilskih dijelova porijeklom iz zemlje koja se ne javlja članicom carinske unije, po pozicijama Jedinostvenog carinskog tarifa "za industrijsku montažu motornih vozila pod tarifnim brojem 8701-8705, njihovih dijelova i sklopova " u visini 70% od ukupne vrijednosti auto dijelova korištenih u proizvodnji uzimajući u obzir vrijednost karoserije, klasifikovanih pod tarifnom pozicijom 8707 RN SED CU,

b) potvrda da je 01. oktobra 2009. godine kapacitet proizvodnje pri dvosmjernom režimu rada najmanje 5 000 komada godišnje, a takođe je neophodno izvršiti potpisivanje Sporazuma do 01. Julu 2010. godine sa zemljom - članicom carinske unije, na čijoj se teritoriji proizvodnja obavlja, koja ispunjava tj. poštuje sve uslove Sporazuma pod tačkom a) ovog stava u periodu do 84 meseca od dana prihvatanja obaveza.

Spisak privrednih subjekata (preduzeća), koja se bave proizvodnjom motornih vozila, a koja ispunjavaju kriterijume navedene ovom stavu, odobrava se Komisijom carinske unije.

U slučaju ne poštovanja obaveza iz tačke b), preduzeće podliježe isključenju iz Spiska. Ponovno

uključivanje privrednog subjekta (preduzeća), u spisak dozvoljeno je u slučaju podudaranja kriterijuma navedenih u tački a) ovog stava.

6.1.2. Motorna vozila pod tarifnim brojevima 8701, 8702, 8704, 8705 RN SED CU, proizvedena privrednim subjektima (preduzećima) države - članice carinske unije, koja primjenjuje pojam "industrijska montaža" i ispunjavaju sve uslove utvrđene posebnom odlukom Komisije carinske unije.

6.1.3. Artikli logistike i opreme, goriva, prehrambene industrije i druge imovine, izvezeni van teritorije carinske unije za podršku rada brodova država - članica carinske unije i brodova (plovila) zakupljeni (osigurani) pravnim i fizičkim licima država - članica carinske unije, koji se ostvaruju u ribolovu.

6.1.4. Oprema, uključujući automobile, mehanizme, a takođe i materijale, koji ulaze u sastav postavke odgovarajuće opreme i komponenata (izuzimajući akciznu robu), uvezene na kredit odobren inostranim državama i međunarodnim finansijskim institucijama u skladu sa međunarodnim dogovorima država - članica carinske unije.

6.1.5 Kupljena roba usmjerenim sredstvima iz budžeta država - članica carinske unije: oprema (mašine) za proizvodnju hrane za bebe (komponentnih i rezervnih dijelova), analozi koji se ne proizvode na teritoriji carinske unije,

kao i oprema (mašine) za proizvodnju hrane za bebe (komponentnih i rezervnih dijelova) stečenih na osnovu povezanih inostranih kredita stranih država ili vlada. Ukazani preferencijal (olakšica) se odnosi na opremu (komponentne i rezervne dijelove) za proizvodnju hrane za bebe, uvezenu na jedinstvenu carinsku teritoriju u cilju primjene postojećih socijalno važnih programa realizovanih državama - članicama carinske unije;

6.1.6. Plovni brodovi, registrovani u Međunarodnom registru brodova, ustanovljeni zakonom država - članica carinske unije. Rok za odobravanje ovog preferencijala (olakšice), navedene u ovom stavu, je 45 dana od datuma prihvatanja carinske deklaracije, deklarant podnosi carinskom organu potvrdu o registraciji broda u Međunarodnom registru brodova, kao i druge dokumente predviđene zakonom države - članice carinske unije.

6.1.7. Roba, izuzev akcizne, po spisku odobrenom Vladom Ruske Federacije, uvezena za potrebe XXII Zimskih olimpijskih igara i XI Paraolimpijskih zimskih igara 2014. godine u Sočiju, pod uslovom da se carinskim organima dostavi potvrda Organizacionog odbora XXII Zimskih olimpijskih igara i XI Paraolimpijskih zimskih igara 2014. godine u Sočiju, u skladu sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i da sadrži informaciju o nomenklaturi, količini, vrijednosti robe i o organizacijama koje vrše uvoz te robe.

6.1.8. Roba, izuzev akcizne, uvezena za potrebe VII Zimskih Azijskih igara 2011. godine igara u gradovima Astani i Almati, pod uslovom da se carinskim organima dostavi potvrda Organizacionog odbora za pripremu i održavanje navedenih igara, u skladu sa Olimpijskim Savjetom Azije i da sadrži informaciju o nomenklaturi, količini, vrijednosti robe i o organizacijama koje vrše uvoz te robe.

6.1.9. Roba, izuzev akcizne, uvezena za potrebe Svjetskog prvenstva u hokeju 2014. godine u Minsku, pod uslovom da se carinskim organima dostavi potvrda Organizacionog odbora za pripremu i održavanje navedenog prvenstva i da sadrži informaciju o nomenklaturi, količini, vrijednosti robe i o organizacijama koje vrše uvoz te robe.

6.1.10. Brod ribarske flote, koja plovi pod zastavom jedne od država - članica carinske unije u

pogledu brodova koji plove van carinske teritorije države -članice carinske unije i na kojem su bili izvršeni radovi na kapitalnom remontu i (ili) modernizaciji, pod uslovom da su navedeni poslovi bili završeni pre 01. septembra 2008. godine i da su predhodno izvezeni sa ukazane teritorije.

6.1.11. Tehnološka oprema, komponente i rezervni dijelovi, sirovine i materijali, uveženi za ekskluzivnu upotrebu na teritoriji države - članice carinske unije u okviru realizacije investicionog projekta, odgovarajućeg prioritetnom vidu djelatnosti (sektoru ekonomije) države - članice carinske unije u skladu sa zakonima navedene države.

Ukazani preferencijal (olakšica) se primjenjuje na sirovine i/ili materijale, ako iste ne proizvode u državama - članicama carinske unije ili ako se proizvode (sirovine i materijali) u državama -članicama carinske unije, a ne zadovoljavaju tehničke karakteristike za realizaciju investicionog projekta.

Komisija carinske unije sastavlja i obnavlja na osnovu prijedloga od strane država - članica carinske unije spisak investicionih projekata za realizaciju kojih se predostavlja navedeni preferencijal (olakšica), spisak uvezene tehnološke opreme, sastavnih i rezervnih dijelova, uz njega spisak sirovina i materijala (s ukazanim karakteristikama (svojstvima), nazvanja proizvođača, godišnji obim proizvodnje i potrošnje), a takođe se utvrđuje postupak za praćenje pravilnog korištenja tehnološke opreme, sastavnih i rezervnih dijelova uz opremu, sirovina i materijala.

Države - članice carinske unije obezbjeđuju kontrolu nad usmjerenom upotrebom sirovina i materijala, na osnovu kojih se roba oslobađa od carinskih dažbina.

6.1.12. Zlatne poluge sa sadržajem hemijski čistog zlata, vrijednosti ne manje od 995 akcija za 1000 akcija ligaturne mase (uzorak ni manje ni više 99.5 %), srebrne poluge sa sadržajem hemijski čistog srebra ne manje od 999 akcija za 1000 akcija ligaturne mase ( uzorak ne manje od 99.9%) i poluge platine sa sadržajem hemijski čistog metala ne manje od 999.5 akcija za 1000 akcija ligaturne mase (uzorak ne manje od 99.95%), uvezene centralnim (nacionalnim) bankama državama - članicama carinske unije.

6.2. Predostavljaju se preferencijali (olakšice) utvrđeni međunarodnim dogovorima (ugovorima) država -članica carinske unije potpisanim do 01. januara 2010., do ujedinjenja i/ili prestanka važenja (validnosti) navedenih dogovora (ugovora) u skladu sa njihovim konačnim pozicijama.

6.3. Dozvoljava se predostavljanje tarifnih koncesija na uvoz robe iz trećih zemalja kao doprinos u osnivačkom (rezervnom) kapitalu (fondu) u rokovima utvrđenim osnivačkim dokumentima za osnivanje istoimenog kapitala (fonda) na način propisan zakonom države - članice carinske unije.

6.4. Ukoliko se pri odobravanju preferencijala (olakšice) po uplati carine (dažbina) država - članica carinske unije, prihvatajući takvo rešenje, opredeljava konkretne obveznike, kojima je takva vrsta olakšice odobrena, ta država - članica carinske unije iznosi pred Komisiju carinske unije prijedlog za mehanizaciju kontrole nad upotrebom uvezene robe, izuzimajući njihovu zloupotrebu, a takođe i učešće u ekonomskom prometu na teritoriji drugih država - članica carinske unije.

Preferencijal (olakšica) primjenjuje država - članica carinske unije u slučaju dobijanja saglasnosti Komisije carinske unije s prijedlogom za mehanizaciju kontrole nad upotrebom uvezene robe.

Prilozi ovog stava ne ograničavaju uslove primjene preferencijala (olakšica) ukazanih u stavu 6.1.11

7. Dostaviti Komisiji carinske unije ovlaštenja po vođenju Jedinog carinskog tarifa unije od datuma usvajanja ove Odluke.

8. U vezi sa stupanjem na snagu dogovora (ugovora), ukazanih u stavu 1 navedene Odluke, kao i predaje Komisije carinske unije određena im ovlaštenja Republici Bjelorusije, Republici Kazahstan i Ruskoj Federaciji u periodu do 31. decembra 2009. god., unijeti odgovarajuće izmjene u normativne (regulatorne) pravne akte Republike Bjelorusije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije i u roku do 01. jula 2010. godine u zakonodavne akte pomenutih država.

9. Vladama Republike Bjelorusije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije predostaviti objavljivanje ove Odluke, kao i Odluke Komisije carinske unije za jedinstveno carinsko-tarifno regulisanje unije ove tri države, u vidu zvaničnih izveštaja (izdanja) u skladu sa zakonima država - članicama carinske unije.

#### Članovi Međudržavnog Savjeta

Republika Bjelorusija

Republika Kazahstan

Ruska Federacija

**EVROAZIJSKA  
EKONOMSKA  
ZAJEDNICA  
KOMISIJA CARINSKE UNIJE  
ODLUKA**

27. novembar 2009. g. N2 130 g. Minsk

O jedinstvenom carinsko-tarifnom regulisanju carinske unije Republike Bjelorusije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije

Komisija carinske unije je odlučila:

1. Utvrditi, da se u Republici Bjelorusiji, Republici Kazahstan i Ruskoj Federaciji primjenjuje jedinstvena Robna nomenklatura spoljno ekonomske djelatnosti carinske unije i stopa uvoznih dažbina jedinstvene carinske tarife carinske unije, odobrenu Odlukom Međudržavnog savjeta EurAsEC (najvišim organom carinske unije) na nivou šefova država od 27. novembra 2009. godine pod brojem 18 (Prilog 1).
2. Stope uvoznih dažbina jedinstvene carinske tarife unije primjenjuju se u zavisnosti od zemlje iz koje uvozna roba vodi porijeklo i uslova uvoza, u skladu sa zakonima država -članica carinske unije, osim ako nije drugačije određeno Sporazumom o jedinstvenom carinsko-tarifnom regulisanju od 25. januara 2008. godine Odlukom kao i drugim odlukama Komisije carinske unije.
3. Bjelorusiji, Kazahstanu i Ruskoj Federaciji obezbjeđivati tarifne preferencije u odnosu na robu, porijeklom iz zemalja uključenih u spisak zemalja u razvoju - korisnika sistema tarifnih preferencija carinske unije (Prilog 2), spisak najmanje razvijenih zemalja - korisnika sistema tarifnih preferencija carinske unije (Prilog 3) i u Spisak robe, porijeklom i uvezenih iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih zemalja, pri čijem se uvozu obezbjeđuju tarifne preferencije (Prilog 4), utvrđenih Odlukom Međudržavnog savjeta EurAsEC (najvišeg organa carinske unije) na nivou šefova država od 27. novembra 2009. godine, pod brojem 18.
4. Republici Kazahstan, primjeniti tokom preijlaznog perioda, stope uvoznih carinskih dažbina, koje se razlikuju od stopa jedinstvenog carinskog tarifa unije, u skladu sa Spiskom roba i stopa, u odnosu na koje se u toku prelaznog perioda jednom od država - članica carinske unije primjenjuju stope uvoznih carinskih dažbina, koje se razlikuju od stopa jedinstvenog carinskog tarifa unije (Prilog 5), utvrđenim Odlukom Međudržavnog savjeta EurAsEC (najvišeg organa carinske unije) na nivou šefova država od 27. novembra 2009. godine, pod brojem 18.
5. Utvrditi, da se u periodu od 2010. do 2019. dopušta uvoz sirovog šećera trske, pod brojem 1701 11 RN SED CU (u daljem tekstu sirovog šećera) za industrijsku preradu na teritoriji R. Kazahstan, oslobođen uvoznih dažbina carine.

Uslov za uvoz sirovog šećera za industrijsku preradu na teritoriji Republike Kazahstan je da se dobije potvrda ovlaštenog organa R. Kazahstan sa jasno ukazanom svrhom korištenja uvezenog sirovog šećera za obezbjeđivanje rada šećerana (preduzeća) na teritoriji Republike Kazahstan.

Republika Kazahstan obavještava Komisiju carinske unije o godišnjem obimu uvoza sirovog šećera za industrijsku preradu u skladu sa formiranim za naredni period balansom proizvodnje i potrošnje šećera u R. Kazahstan.

Prema odluci Komisije mogu se obaviti odgovarajuće konsultacije država članica carinske unije, kako bi se izbjegla destabilizacija tržišta šećera carinske unije.

Vlada Republike Kazahstan garantuje da uvezeni za industrijsku preradu sirovi šećer i bijeli šećer, proizveden iz sirovog šećera, neće biti prenapravljeni - otpavljeni na teritoriju Ruske Federacije i Republike Bjelorusije.

Odredbe ovog punkta ne predstavljaju osnovu Republike Kazahstan za primjenu restriktivnih mjera na uvoz šećera iz Republike Bjelorusije i Ruske Federacije.

6. Carinsko formiranje (carinjenje) pozicija Jedinstvenog carinskog tarifa "za industrijsku montažu motornih vozila s tarifnim brojem 8701-8705, njihovih dijelova i sklopova" obavlja se u državi - članici carinske unije, ukoliko posjeduje odgovarajuću potvrdu ovlaštenog organa te države - članice carinske unije.

U slučaju da se zakonom države - članice carinske unije, trebue zahtjev za lokalizaciju komponenti, korištenih u industrijskoj montaži motornih vozila pod tarifnim brojem 8701-8705 RN SED CU, onda se upotreba komponenti proizvedenih u drugim državama članicama carinske unije, priznaje se kao propisno izvršenje takvog zahtjeva.

7. Utvrditi da se pored tarifnih preferencijala (olakšica) navedenih u članu 5. stav 1 i člana 6. Sporazuma o jedinstvenom carinsko - tarifnom regulisanju od 25. januara 2008., od strane država - članica carinske unije, primjenjuju se slijedeće vrste tarifnih preferencijala.

#### **7.1. Od uvoznih dažbina oslobađaju se:**

7.1.1 Motorna vozila pod tarifnim brojem 8703 RN SED CU, proizvedena privrednim subjektima država - članica carinske unije, koje primjenjuju pojam "industrijska montaža", ukoliko ispunjavaju jedan od slijedećih kriterijuma:

a) potvrda da je kapacitet proizvodnje pri dvosmjernom režimu rada najmanje 25 000 komada godišnje, izvršavanje poslova zavarivanja, montaže i bojenja karoserije automobila, ostvarivanje uvoza automobilskih dijelova porijeklom iz zemlje koja se ne javlja članicom carinske unije, po pozicijama Jedinstvenog carinskog tarifa "za industrijsku montažu motornih vozila pod tarifnim brojem 8701-8705, njihovih dijelova i sklopova " u visini 70% od ukupne vrijednosti auto dijelova korištenih u proizvodnji uzimajući u obzir vrijednost karoserije, klasifikovanih pod tarifnom pozicijom 8707 RN SED CU,

b) potvrda da je 01. oktobra 2009. godine kapacitet proizvodnje pri dvosmjernom režimu rada najmanje 5 000 komada godišnje, a takođe je neophodno izvršiti potpisivanje Sporazuma do 01. jula 2010. godine sa zemljom - članicom carinske unije, na čijoj se teritoriji proizvodnja obavlja, koja ispunjava tj. poštuje sve uslove Sporazuma pod tačkom a) ovog stava u periodu do 84 meseca od dana prihvatanja obaveza.

Spisak privrednih subjekata (preduzeća), koja se bave proizvodnjom motornih vozila, a koja ispunjavaju kriterijume navedene ovom stavu, odobrava se Komisijom carinske unije.

U slučaju ne poštovanja obaveza iz tačke b), preduzeće podliježe isključenju iz Spiska. Ponovno uključivanje privrednog subjekta (preduzeća), u spisak dozvoljeno je u slučaju podudaranja kriterijuma navedenih u tački a) ovog stava.

7.1.2. Motorna vozila pod tarifnim brojevima 8701, 8702, 8704, 8705 RN SED CU, proizvedena privrednim subjektima (preduzećima) države - članice carinske unije, koja primjenjuju pojam "industrijska montaža" i ispunjavaju sve uslove utvrđene posebnom odlukom Komisije carinske unije.

7.1.3. Artikli logistike i opreme, goriva, prehrambene industrije i druge imovine, izvezeni van teritorije carinske unije za podršku rada brodova država - članica carinske unije i brodova (plovila) zakupljeni (osigurani) pravnim i fizičkim licima država - članica carinske unije, koji se ostvaruju u ribolovu.

7.1.4. Oprema, uključujući automobile, mehanizme, a takođe i materijale, koji ulaze u sastav postavke odgovarajuće opreme i komponenata (izuzimajući akciznu robu), uvezene na kredit odobren inostranim državama i međunarodnim finansijskim institucijama u skladu sa međunarodnim dogovorima država - članica carinske unije.

7.1.5 Kupljena roba usmjerenim sredstvima iz budžeta država - članica carinske unije: oprema (mašine) za proizvodnju hrane za bebe (komponentnih i rezervnih delova), analozi koji se ne proizvode na teritoriji carinske unije, kao i oprema (mašine) za proizvodnju hrane za bebe (komponentnih i rezervnih dijelova) stečenih na osnovu povezanih inostranih kredita stranih država ili vlada. Ukazani preferencijal (olakšica) se odnosi na opremu (komponentne i rezervne dijelove) za proizvodnju hrane za bebe, uvezenu na jedinstvenu carinsku teritoriju u cilju primjene postojećih socijalno važnih programa realizovanih državama - članicama carinske unije;

7.1.6. Plovni brodovi, registrovani u Međunarodnom registru brodova, ustanovljeni zakonom država - članica carinske unije. Rok za odobravanje ovog preferencijala (olakšice), navedene u ovom stavu, je 45 dana od datuma prihvatanja carinske deklaracije, deklarant podnosi carinskom organu potvrdu o registraciji broda u Međunarodnom registru brodova, kao i druge dokumente predviđene zakonom države - članice carinske unije.

7.1.7. Roba, izuzev akcizne, po spisku odobrenom Vladom Ruske Federacije, uvezena za potrebe XXII Zimskih olimpijskih igara i XI Paraolimpijskih zimskih igara 2014. godine u Sočiju, pod uslovom da se carinskim organima dostavi potvrda Organizacionog odbora XXII Zimskih olimpijskih igara i XI Paraolimpijskih zimskih igara 2014. godine u Sočiju, u skladu sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i da sadrži informaciju o nomenklaturi, količini, vrijednosti robe i o organizacijama koje vrše uvoz te robe.

7.1.8. Roba, izuzev akcizna, uvezena za potrebe VII Zimskih Azijskih igara 2011. godine igara u gradovima Astani i Almati, pod uslovom da se carinskim organima dostavi potvrda Organizacionog odbora za pripremu i održavanje navedenih igara, u skladu sa Olimpijskim Savjetom Azije i da sadrži informaciju o nomenklaturi, količini, vrijednosti robe i o organizacijama koje vrše uvoz te robe.

7.1.9. Roba, izuzev akcizne, uvezena za potrebe Svjetskog prvenstva u hokeju 2014. godine u Minsku, pod uslovom da se carinskim organima dostavi potvrda Organizacionog odbora za pripremu i održavanje navedenog prvenstva i da sadrži informaciju o nomenklaturi, količini, vrijednosti robe i o organizacijama koje vrše uvoz te robe.

7.1.10. Brod ribarske flote, koja plovi pod zastavom jedne od država - članica carinske unije u pogledu brodova koji plovo van carinske teritorije države - članice carinske unije i na kojem su bili izvršeni radovi na kapitalnom remontu i (ili) modernizaciji, pod uslovom da su navedeni poslovi bili završeni prije 01. septembra 2008. godine i da su predhodno izvezeni sa ukazane



teritorije.

7.1.11. Tehnološka oprema, komponente i rezervni dijelovi, sirovine i materijali, uvezeni za ekskluzivnu upotrebu na teritoriji države - članice carinske unije u okviru realizacije investicionog projekta, odgovarajućeg prioritetnom vidu djelatnosti (sektoru ekonomije) države - članice carinske unije u skladu sa zakonima navedene države.

Ukazani preferencijal (olakšica) se primjenjuje na sirovine i/ili materijale, ako iste ne proizvode u državama - članicama carinske unije ili ako se proizvode (sirovine i materijali) u državama - članicama carinske unije, a ne zadovoljavaju tehničke karakteristike za realizaciju investicionog projekta.

Komisija carinske unije sastavlja i obnavlja na osnovu prijedloga od strane država - članica carinske unije spisak investicionih projekata za realizaciju kojih se predstavlja navedeni preferencijal (olakšica), spisak uvezene tehnološke opreme, sastavnih i rezervnih dijelova, uz njega spisak sirovina i materijala (s ukazanim karakteristikama (svojstvima), nazvanja proizvođača, godišnji obim proizvodnje i potrošnje), a takođe se utvrđuje postupak za praćenje pravilnog korištenja tehnološke opreme, sastavnih i rezervnih dijelova uz opremu, sirovina i materijala.

Države - članice carinske unije obezbjeđuju kontrolu nad usmjerenom upotrebom sirovina i materijala, na osnovu kojih se roba oslobađa od carinskih dažbina.

7.1.12. Zlatne poluge sa sadržajem hemijski čistog zlata, vrijednosti ne manje od 995 akcija za 1000 akcija ligaturne mase ( uzorak ni manje ni više 99.5 %), srebrne poluge sa sadržajem hemijski čistog srebra ne manje od 999 akcija za 1000 akcija ligaturne mase ( uzorak ne manje od 99.9%) i poluge platine sa sadržajem hemijski čistog metala ne manje od 999.5 akcija za 1000 akcija ligaturne mase (uzorak ne manje od 99.95%), uvezene centralnim (nacionalnim) bankama državama članicama carinske unije.

7.2. Predostavljaju se preferencijali (olakšice) utvrđeni međunarodnim dogovorima (ugovorima) država - članica carinske unije potpisanim do 01. januara 2010., do ujedinjenja i/ili prestanka važenja (validnosti) navedenih dogovora (ugovora) u skladu sa njihovim konačnim pozicijama.

7.3. Dozvoljava se predostavljanje tarifnih koncesija na uvoz robe iz trećih zemalja kao doprinos u osnivačkom (rezervnom) kapitalu (fondu) u rokovima utvrđenim osnivačkim dokumentima za osnivanje istoimenog kapitala (fonda) na način propisan zakonom države - članice carinske unije.

7.4. Ukoliko se pri odobravanju preferencijala (olakšice) po uplati carine (dažbina) država - članica carinske unije, prihvatajući takvo rješenje, opredjeljava konkretne obveznike, kojima je takva vrsta olakšice odobrena, ta država - članica carinske unije iznosi pred Komisiju carinske unije prijedlog za mehanizaciju kontrole nad upotrebom uvezene robe, izuzimajući njihovu zloupotrebu, a takođe i učešće u ekonomskom prometu na teritoriji drugih država - članica carinske unije.

Preferencijal (olakšica) primjenjuje država - članica carinske unije u slučaju dobijanja saglasnosti Komisije carinske unije s prijedlogom za mehanizaciju kontrole nad upotrebom uvezene robe.

Prilozi ovog stava ne ograničavaju uslove primjene preferencijala (olakšica) ukazanih u stavu 7.1.11

8. Utvrditi Spisak robe, u odnosu na koje se od 1 januara 2010. primjenjuju tarifne kvote, a takođe i obim tarifnih kvota za uvoz te robe na teritoriju Republike Bjelorusije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije (Prilog 6).

9. Vladama Republike Bjelorusije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije:

u roku od dvije nedjelje rasporediti, u slučaju neophodnosti, obime tarifnih kvota među trećim zemljama

ostvariti u 2010. godini raspredeljenje obima tarifnih kvota među članicama vanjskotrgovinske djelatnosti u skladu sa zakonom države - članice carinske unije.

zahtjevati od ovlaštenih organa državne vlasti države - članice carinske unije da od 15. decembra 2009. godine izdaje licenzije na uvoz robe u odnosu na koju se primjenjuje tarifna kvota.

10. Ova odluka stupa na snagu 1. januara 2010. godine.

Članovi Komisije carinske unije:

Republika Bjelorusija

Republika Kazahstan

Ruska Federacija

Odobren Odlukom Međunarodnog Savjeta  
Evroazijske ekonomske zajednice (najvišeg organa  
carinske unije) od 27. novembra 2009. godine  
pod brojem 18

Odobren Odlukom Komisije carinske unije od  
27. novembra 2009. godine pod brojem 130

**SPISAK ZEMALJA U RAZVOJU - KORISNIKA SISTEMA TARIFNIH PREFERENCIJA  
CARINSKE UNIJE**

1. Albanija
2. Alžir
3. Angvila
4. Antigva i Barbuda
5. Argentina
6. Aruba
7. Bahamska ostrva
8. Barbados
9. Bahrein
10. Beliz
11. Bermudska ostrva
12. Bolivija
13. Bosna i Hercegovina
14. Bocvana
15. Brazil
16. Britanska Djevičanska ostrva
17. Brunej
18. Venecuela
19. Vijetnam
20. Gabon
21. Gvajana
22. Gana
23. Gvatemala
24. Honduras
25. Specijalni administrativni region Kine. Hong Konga

26. Grenada
27. Dominika
28. Dominikanska Republika
29. Egipat
30. Zimbabve
31. Indija
32. Indonezija
33. Jordan
34. Republika Irak
35. Iran
36. Zelenortska Ostrva
37. Kajmanska ostrva
38. Kamerun
39. Katar
40. Kenija
41. Kina
42. Korejska Narodno-Demokratska Republika
43. Kolumbija
44. Kongo
45. Republika Koreja
46. Kostarika
47. Obala Slonovače
48. Kuba
49. Kuvajt
50. Kukova ostrva
51. Liban
52. Libija
53. Mauricijus
54. Makedonija

55. Malezija
56. Maroko
57. Republika Maršalska Ostrva
58. Meksiko
59. Federalne Države Mikronezije
60. Mongolija
61. Monserat
62. Namibija
63. Nauru
64. Nigerija
65. Holandski Antili
66. Nikaragva
67. Nijue
68. Ujedinjeni Arapski Emirati
69. Sultanat Oman
70. Sveta Helena
71. Ostrva Turks i Kaikos
72. Pakistan
73. Panama
74. Nezavisna Država Papua - Nove Gvineja
75. Paragvaj
76. Peru
77. Salvador
78. Saudijska Arabija
79. Svazilend
80. Republika Sejšeli
81. Vc
82. Sveti Kits i Nevis
83. Sveta Lucija

84. Republika Srbija
85. Singapur
86. Sirija
87. Surinama
88. Tajland
89. Tokelau
90. Kraljevina Tonga
91. Trinidad i tobago
92. Tunis
93. Turska
94. Urugvaj
95. Suverena Demokratska Republika Fidži
96. Filipini
97. Hrvatska
98. Republika Crna Gora
99. Čile
100. Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka
101. Ekvador
102. Južna Afrika
103. Jamajka

Odobren Odlukom Međunarodnog evroazijskog  
ekonomskog društva (najvišeg organa carinske  
unije) od 27. novembra 2009 godine  
pod brojem 18

Odobren Odlukom Komisije carinske unije od  
27. novembra 2009 godine pod brojem 130

**SPISAK NAJMANJE RAZVIJENIH ZEMALJA - KORISNIKA SISTEMA TARIFNIH  
PREFERENCIJA CARINSKE UNIJE**

1. Republika Angole
2. Islamske Republike Avganistan
3. Bangladeš
4. Republika Benin
5. Burkine Paso
6. Burundi
7. Butan
8. Republika Vanuatu
9. Haiti
10. Gambija
- 11 Gvineja
- 12 Republika Gvineja Bisao
- 13 Džibuti
- 14 Zambija
- 15 Republika Jemen
- 16 Kambodža
- 17 Republika Kiribati
- 18 Demokratska Republika Kongo
- 19 Unija Komora
- 20 Demokratska Republika Laos
- 21 Lesoto
- 22 Liberija
- 23 Mauritanija
- 24 Madagaskar
25. Malavi
26. Mali
27. Maldivi
28. Mozambik
29. Mijanmar

30. Nepal
31. Niger
32. Ruanda
33. Nezavisna država Zapadne Samoe
34. Demokratska Republika Sao Tome i Principe
35. Republika Senegal
36. Solomonova Ostrva
37. Somalija
38. Sudan
39. Republika Sijera Leone
40. Tanzanija
41. Demokratska Republika Istočni Timor
42. Facebook
43. Togo
44. Uganda
45. Centralno Afrička Republika
46. Čad
47. Ekvatorijalna Gvineja
48. Eritreja
49. Etiopija



Odobren Odlukom Međunarodnog Saveta  
Evroazijske ekonomske zajednice (najvišeg  
organa carinske unije) od 27. novembra 2009  
godine pod brojem 18

Odobren Odlukom Komisije carinske  
unije od 27. novembra 2009 godine pod  
brojem 130

**SPISAK ROBE, KOJA VODI PORIJEKLO I UVOZI SE IZ ZEMALJA U  
RAZVOJU I NAJMANJE RAZVIJENIH ZEMALJA, PRI ČIJEM UVOZU SU  
PREDVIĐENE TARIFNE PREFERENCIJE**

Kod RN SED CU	Naziv proizvoda (robe)
02	Meso i jestivi mesni proizvodi
03 (osim 0305)	Riba i ljuskari (rakovi), mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci (osim kečige i lososa, i ikre (jaja) iz njih)
04	Mliječni proizvodi; jaja ptica; prirodni med jestivi proizvodi životinjskog porekla, na drugom mjestu nepomenuti, niti buhvaćeni
05	Proizvodi životinjskog porijekla, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni
06	Živo drveće i druge biljke, lukovice, korjenje i drugi slični dijelovi biljka, sječeno cvijeće i dekorativna zelen
07	Povrće i pojedina jestiva krtola i jagodični plodovi
08	Voće i jezgrasto voće, kore citrusa ili dinje

09	Kafa, čaj, mate čaj, ili paragvajski čaj i začini
1006	Riža
11	Proizvodi mlinske industrije, slada, škrob, inulin, pšenični gluten
12	Ulje sjemena i plodova, drugih sjemena, voća i žitarica, ljekovito bilje za tehničke svrhe, slama i stočna hrana
13	Šelak prirodni neočišćeni, guma, smola i ostali biljni sokovi i ekstrakti
14	Biljni materijali za pletarstvo, biljni proizvodi, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni
15 (osim 1509, 1517-1522 00)	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja, prerađene jestive masti, voska životinjskog ili biljnog porekla
16	Prerađevine od mesa, ribe ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih mekušaca
180100 000 0	Kakao zrna, u zrnu ili mljevena, sirova ili pečena
1802 00 000 0	Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kaka
20 (osim 2001 10 000 0, 2009 50, 2009 71, 2009 79)	Proizvodi od povrća, voća ili drugih dijelova biljaka

2103	Proizvodi za kuhanje sosova i gotovih sosova, arome i pomješanih začina, senf u prahu ili gotova (pripremljena) slačica
2104	Supe i čorbe i preparati za njih; homogenizovano složeni, gotovi prehrambeni proizvodi
2401	Duhanske sirovine i otpadi
25 (krome 2501 00 91, 2529 21 000 0, 2529 22 000 0)	So; sumpor; zemlja i kamen; gips, kreč i cement
26	Ruda, šljaka i pepeo
3003	Lijekovi (izuzev onih pod tarifnim brojem 3002, 3005 ili 3006) koji se sastoje iz mješavine dvije ili više komponenti za upotrebu terapijskih svrha ili preventivnih, ali ne i u vidu upakovanih doziranih lekova ili pakovanja za maloprodaju
32	Ekstrati za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i druge boje, boje i lakovi, gitovi i ostale zaptivne mase, štamparske boje, mastila
3301, 3302	Eterična ulja; rezinoidi; smjese za parfeme (mirise)
3402	Organska, površinsko - aktivna sredstva (osim sapuna); površinsko - aktivna sredstva, deterdženti (uključujući i pomoćne preparate za pranje) i preparate za čišćenje, bez obzira da li sadrže sapun (osim sredstva pod tarifnim brojem 3401)

35	Proteinske materije, modificovani skrob, ljepila, enzimi
3923	Proizvodi za transport ili pakovanje robe, iz plastične mase, zapušači, poklopci, kape i ostali zatvarači iz plastične mase
4001	Prirodne gume, balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume, primarnih oblika ili u obliku ploča, listova ili pruga, ili traka
4403 41000 0,4403 49	Nepreradeni drveni materijali od tropskog drveta
4407 21-4407 29	Drvo, rezano ili deljano po dužini...., od tropskog drveta
4420	Drveni proizvodi mozaični i umetnuto drvo, kovčežić(sanduk) i kutije za nakit ili pribor za jelo i slični proizvodi od drveta, statue i drugi ukrasi od drveta, drveni predmeti namještaja koji ne pripadaju grupi 94
4421	Ostali drveni proizvodi
45	Pluta i proizvodi iz nje
46	Proizvodi od slame, esparata i drugih materijala za pletariju, korparski proizvodi i proizvodi pletenja
50	Svila

5101	Nevlačena vuna
5201 00	Nevlačeni pamuk
53	Ostala biljna tekstilna vlakna, papirna prediva i tkanine od papirnog prediva
56	Vata, flic i netkani materijal, specijalna prediva, kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi iz njih
5701	Nodularni (kvrzgavi) tepsi i ostali tekstilni podni pokrivači, završeni ili ne
5702 10 000 0	Tepisi "ćilimi, ruj, kermani" i slični rukotvorini radovi
5705 00 100 0	Tepisi i druge tekstilne obloge, završene ili ne, iz vune ili fine životinjske dlake
5808	Pletenica od pruća u komadu, dekoracija materijala bez veza u komadu, osim (trikotažnih) pletenih ili kukičanih (heklanih), rese, pompons i sličnih proizvoda
6702 90 000 0	Cvijeće, listovi i plodovi vještački i njihovi proizvodi, proizvodi iz vještačkih cvjetova, lišća ili plodova i drugih materijala
68	Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna i sličnih materijala
6913	Statuete i ostali i ukrasni proizvodi od keramike

6914	Ostali keramički proizvodi
7018 10	Staklene perle, imitacija bisera, dragi ili poludragi kamen i slični mali oblici
7117	Bižuterija
940151 000 0,9401 59 000 0	Stolice od trske, pletenog pruća (vrbe), bambusa ili sličnih materijala
9403 81 000 0,9403 89 000 0	Namještaj od drugih materijala, uključujući trsku, vrbu, bambus ili slične
9403 90 900 0	Dijelovi namještaja iz drugih materijala
9601	Obradena i pogodna za rezbarenje slonovača, kost, komjačevina, rog, rogovi jelena, korali, biseri i ostali materijali životinjskog porekla i drugih njihovih proizvoda (uključujući i one dobijene oblikovanjem)
9602 00 000 0	Obradeni materijali biljnog ili mineralnog porekla za rezbarenje i njihovi proizvodi oblikovani ili rezbareni od voska, stearina, prirodne gume ili prirodne smole ili paste za modeliranje, i drugi oblikovani ili rezbareni proizvodi, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, želatin tretirani, neočvršli (osim pod tarifnim brojem 3503) i proizvodi iz neočvrslag

9603	Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju dijelove mašina, aparata ili vozila), četke ručne, mehaničke bez motora za čišćenje podova, brisači (mops) i metlice od perija za čišćenje prašine, čvorovi i tafts priprema za izradu metli ili četki; molerski jastučići i valjci za bojenje; gumeni brisači (osim gumenih valjkova za uklanjanje vlage)
9604 00 000 0	Sita i rešeta ručna
9606	Dugmad, kopče, rajsferšlus, obrasci za dugmad i ostali dijelovi tih proizvoda, nedovršena dugmad
9609	Olovke (osim onih pod tarifnim brojem 9608), bojice, vodene boje, pasteli, ugalj za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede
9614 00	Lule za pušenje (uključujući i činijučni dio), muštukle za cigarete ili cigarete i dijelove
9615 11000 0	Češljevi, ukosnice za kosu i analogni predmeti, gumeni ili plastični
9617 00	Termosi i ostali termos sudovi sklopljeni, njihovi dijelovi, osim staklenih uložaka
97	Umetnička dela i predmeti kolekciovanja i antikviteti

\* U navedenom Spisku roba se određuje isključivo robnim kodom po RN SED CU; nazvanje robe je dato samo radi praktičnije upotrebe.

Tarifne preferencije se predostavljaju samo u praktici

# EVROAZIJSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA

## MEĐUDRŽAVNI SAVJET

### (NAJVIŠI ORGAN CARINSKE UNIJE)

#### ODLUKA

21. maj 2010. g.

No.36

g. Sankt-Petersburg

#### **O stupanju na snagu međunarodnih dogovora, koji formiraju**

#### **dogovorno pravnu bazu carinske unije**

Međudržavni Savjet Evroazijske ekonomske zajednice (NAJVIŠI ORGAN CARINSKE UNIJE) na nivou šefova država odlučio je:

Od 01. jula 2010. godine stupili su na snagu u skladu sa Protokolom o redosljedu stupanja na snagu međunarodnih dogovora, usmjerenih na uspostavljanje pravnog okvira (formiranje pravne osnove) carinske unije, o pravilima istupanja iz i pridruživanja uniji od 6. oktobra 2007. godine, slijedeći sporazumi:

Sporazum o pravilima opredjeljivanja zemlje iz koje roba vodi porijeklo od 25. januara 2008. godine;

Sporazum o pravilima opredjeljivanja porijekla robe iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih zemalja od 12. decembra 2008. godine;

Sporazum o principima ubiranja indirektnih poreza pri uvozu i izvozu robe, obavljanju radova, okazivanju usluga u carinskoj uniji od 25. januara 2008 godine;

Protokol o unošenju izmjena u Sporazum o principima ubiranja indirektnih poreza pri uvozu i izvozu robe, obavljanju radova, okazivanju usluga u carinskoj uniji od 25. januara 2008. godine;

Protokol o redosljedu ubiranja indirektnih poreza i mehanizmu kontrole nad uplatama pri uvozu i izvozu robe u carinskoj uniji od 11. decembra 2009. godine;

Protokol o redosljedu ubiranja indirektnih poreza pri obavljanju poslova, okazivanju usluga u carinskoj uniji od 11. decembra 2009. godine.

2. U skladu sa stavom 3 člana 30 Bečke konvencije o pravu međunarodnih sporazuma od 1969. godine, Sporazum između Vlada Republike Kazahstan i Republike Bjelorusije o principima ubiranja indirektnih poreza pri uvozu i izvozu robe (radova) od 2. februara 1999. godine, Sporazum između Vlada Ruske Federacije i Republike Bjelorusije o principima ubiranja indirektnih poreza pri uvozu i izvozu robe, obavljanju radova, okazivanju usluga od 15. septembra 2004. godine i Protokola k njemu; Sporazum između Vlada Ruske Federacije i Republike Kazahstan o principima ubiranja indirektnih poreza u međusobnoj trgovini od 09. oktobra 2000. godine primjenjuju se samo u mjeri u kojoj su njihove odredbe kompatibilne sa Sporazumom o principima ubiranja indirektnih poreza pri uvozu i izvozu robe, obavljanju radova i okazivanju usluga u carinskoj uniji od 25. Januara 2008. godine.

3. Strane da preduzmu mere u cilju ukidanja slijedećih međunarodnih dogovora:

Sporazum između Vlada Republike Kazahstan i Republike Bjelorusije o principima ubiranja indirektnih poreza pri uvozu i izvozu robe (radova) od 2. februara 1999. godine;

Sporazum između Vlada Ruske Federacije i Republike Bjelorusije o principima ubiranja indirektnih poreza pri uvozu i izvozu robe, obavljanju radova, okazivanju usluga od 15. septembra



2004. godine i Protokola k njemu;

Sporazum između Vlada Ruske Federacije i Republike Kazahstan o principima ubiranja indirektnih poreza u međusobnoj trgovini od 09. oktobra 2000. godine.

4. Vladama Republike Bjelorusije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije predostaviti objavljivanje ove Odluke u vidu zvaničnih izvještaja (izdanja) u skladu sa nacionalnim zakonima.

Članovi Međudržavnog Savjeta

Republika Bjelorusija

Republika Kazahstan

Ruska Federacija

## **S P O R A Z U M**

### **o pravilima opredjeljenja porijekla robe iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih**

Vlada Republike Bjelorusije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije, u daljnjem tekstu Strane,

U cilju primjene člana 1. Sporazuma o jedinstvenim pravilima za opredjeljivanje porijekla robe od 25 januara 2008. Godine,

u želji da se stvore povoljni uslovi za razvoj trgovine na osnovu obostrane koristi i međunarodnog prava,

s ciljem ojačanja multilateralnog sistema trgovanja,

složili su se u slijedećem:

#### **Član 1.**

Na jedinstvenoj teritoriji država Strana(država potpisnica) u pogledu robe porijeklom iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih zemalja, primjenjuju se Pravila opredjeljena porijekla robe iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih, saglasno prilogu, koje je sastavni dio ovog Sporazuma.

#### **Član 2.**

Sporovi u vezi sa primjenom ili tumačenjem ovog Sporazuma rješavaju se kroz konsultacije i pregovore između Strana (država potpisnica), a u slučaju da se ne postigne dogovor, takvi sporovi predaju se bilo kojoj iz zainteresovanih strana u Sudu Evroazijske ekonomske zajednice.

#### **Član 3**

Obostranim dogovorom Strana u ovaj Sporazum mogu se unositi izmjene, koje se formiraju odvojenim protokolima Strana (država potpisnica).

#### **Član 4**

Redoslijed stupanja na snagu ovog Sporazuma, pridruživanja i istupanja iz njega definiše se Protokolom o redoslijedu stupanja na snagu međunarodnih sporazuma, usmjerenih na uspostavljanje pravnog okvira (formiranje pravne osnove) carinske unije, o pravilima istupanja iz i pridruživanja uniji od 6. oktobra 2007. godine

Sačinjeno u Moskvi 12. decembra 2008. godine u jednom primjerku na ruskom jeziku.

Orginal Sporazuma čuva se Integracionom komitetu Evroazijske ekonomske zajednice, koji predstavlja depozitara ovog Sporazuma i šalje svakoj Strani (državi potpisnici) po ovjerenu kopiju.

Za Vladu  
Republike  
Bjelorusije

Za Vladu  
Republike  
Kazahstan

Za Vladu  
Ruske  
Federacije

Prilog  
Sporazuma o pravilima  
opredeljenja porijekla robe  
iz zemalja u razvoju i najmanje  
razvijenih

**P R A V I L A**

opredeljenja porijekla robe iz zemalja u razvoju i  
najmanje razvijenih

Ova Pravila se primjenjuju u vezi sa robom porijeklom iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih.

Spisak zemalja u razvoju i najmanje razvijenih utvrđeni su posebnim sporazumom između Strana.

**I. Porijeklo robe iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih, na koje se primjenjuje tarifni preferencijalni režim**

Smatra se daje roba porijeklom iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih, na koje se primjenjuje tarifni preferencijalni režim, u slijedećim slučajevima:

- 1) kad je roba u potpunosti proizvedena u toj zemlji;
- 2) kad je roba proizvedena u toj zemlji korištenjem sirovih materijala poluproizvoda ili gotovih proizvoda, porijeklom iz druge zemlje, ili roba nepoznatog porijekla, pod uslovom da je takva roba u toj zemlji dovoljno obrađena ili prerađena.

**II. Roba u potpunosti proizvedena u zemlji u razvoju i najmanje razvijenoj na koje se primjenjuje tarifni preferencijalni režim**

U potpunosti proizvedena u zemlji u razvoju i najmanje razvijenoj na koje se primjenjuje tarifni preferencijalni režim, smatra se slijedeća roba :

- 1.) korisni minerali, izvađeni iz unutrašnjosti zemlje u svom teritorijalnom moru (vodama) ili sa dna tog mora;
- 2) proizvodi biljnog porijekla, uzgajani ili prikupljeni u toj zemlji;
- 3) žive životinje, rođene i uzgajane u toj zemlji;
- 4) proizvodi dobijeni od životinja uzgojenih u toj zemlji;
- 5) proizvodi dobijeni od lova i ribolova u toj zemlji;
- 6) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi morskog ribolova dobijeni na brodu te zemlje;
- 7) proizvodi dobijeni na palubi broda te zemlje isključivo od proizvoda ukazanih iz tačke 6 ovog

stava;

8) proizvodi dobijeni s morskog dna ili iz unutrašnjosti izvan teritorijalnih voda (mora) te zemlje, pod uslovom da ta zemlja ima ekskluzivna prava na razvijanje resursa morskog dna ili unutrašnjosti;

9) otpaci i ostatci (sekundarnih sirovina), dobijenih u proizvodnji ili nekim drugim procesima prerade u toj zemlji, kao i upotrebljavani predmeti prikupljeni u toj zemlji, prigodni samo za preradu sirovina;

10) proizvodi visoke tehnologije dobijeni u otvorenom kosmosu na kosmičkim objektima, ako se ta zemlja javlja državom registracije odgovarajućeg kosmičkog objekta;

11) roba, proizvedena u toj zemlji isključivo od proizvoda ukazanih u stavovima 1) i -10 ovog stava.

### **III. Roba izlagana dovoljnoj obradi ili preradi u zemljama u razvoju i najmanje razvijenim na koje se primjenjuje tarifni preferencijalni režim**

1. Roba se smatra dovoljno obrađenom ili prerađenom u zemljama u razvoju ili najmanje razvijenim na koju se primjenjuje tarifni preferencijalni režim, ukoliko:

1) se roba izlaže obradi ili preradi zemlje u razvoju ili najmanje razvijenoj na koju se primjenjuje tarifni preferencijalni režim, i vrijednost iskorištene robe u tom procesu (sirovina, polufabrikata i gotovih proizvoda), porijeklom iz drugih zemalja na koje se ne primjenjuje tarifni preferencijalni režim ili vrijednost robe nepoznatog porekla ne prelazi 50% vrijednosti izvezene robe zemlje u razvoju ili najmanje razvijenoj na koju se primjenjuje tarifni preferencijalni režim;

2) se roba izlaže obradi ili preradi u nekoliko zemalja u razvoju i najmanje razvijenih na koje se primjenjuje tarifni preferencijalni režim, i vrijednost iskorištene robe u tom procesu (sirovina, polufabrikata i gotovih proizvoda), porijeklom iz drugih zemalja na koje se ne primjenjuje tarifni preferencijalni režim ili vrijednost robe nepoznatog porijekla ne prelazi 50% vrijednosti izvezene robe jedne iz zemlja u razvoju ili najmanje razvijenih na koje se primjenjuje tarifni preferencijalni režim;

3) roba proizvedena u jednoj iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih na koje se primjenjuje tarifni preferencijalni režim i izložen obradi ili preradi u drugoj, jednoj ili nekoliko zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih na koje se primjenjuje tarifni preferencijalni režim.

2. Vrijednost robe porijeklom iz zemlje na koju se ne primjenjuje tarifni preferencijalni režim pod uslovom u tačkama «1» i «2» stava 1 ovog člana, određenoj na osnovu carinske vrijednosti te robe, uspostavljenoj u zemlji - proizvođaču izvezene robe.

Vrijednost robe nepoznatog porijekla, pod uslovom u tačkama «1» i «2» stava 1 ovog člana prihvata se u iznosu od cijene plaćene za tu robu na teritoriji zemlje u razvoju i najmanje razvijene - proizvođaču izvezene robe.

Roba (sirovine, polufabrikati i gotovi proizvodi) izvezeni iz jedinstvene carinske teritorije države Strane (potpisnice) u zemlju u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim i iskorištena u proizvodnji roba, podliježe izvozu na jedinstvenu carinsku teritoriju države Strane, smatra se

proizvodima proizvedenim u gore navedenoj zemlji u razvoju i najmanje razvijenoj, zemlji izvozniku.

Vrijednost robe izvezene zemljom u razvoju i najmanje razvijene u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim određuje se na osnovu cijene franko - fabrike proizvođača te robe u skladu sa međunarodnim pravilima tumačenja trgovinskih termina «Incoterms»-a, korištenim za svrhe carine od strane država Strana (potpisnica).

#### **IV. Operacije, koje ne utiču ili utiču u neznačajnoj meri na osnovne karakteristike ili svojstva robe**

Ne ispunjavaju kriterijume prerade:

- 1) operacije po obezbjeđivanju uslova vezanih za trajnost robe prilikom skladištenja ili prijevoza
- 2) operacije pripreme robe za prodaju i transport (podjela partije, formiranje, sortiranje, prepakivanje), kao i demontaža i montaža pakovanja;
- 3) jednostavnije operacije demontaže i montaže robe, kao i druge poslove čija implementacija bitno ne mjenja stanje robe na spisku utvrđenom Komisijom carinske unije, osnovanom u skladu sa Dogovorom o Komisiji carinske unije od 6. oktobra 2007. godine;
- 4) mješanje robe (komponentata) čiji je krajnji rezultat neznačajna razlika između dobijenog proizvoda i samog originala
- 5) klanje životinja i sječenje (sortiranje) mesa;
- 6) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, premazivanje oksidno, uljem ili drugim materijama;
- 7) peglanje ili presovanje tekstila (sve vrste vlakana i prediva, pletenih materijala svih vrsta vlakana i prediva i proizvodi iz njih);
- 8) operacije bojenja i lakiranja
- 9) skaliranje, djelimično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i brušenje žitarica i pirinča;
- 10) operacije bojenja ili formiranja šećera u kocki;
- 11) ljuštenje kore, vađenje sjemena i sječenje voća, povrća i koštunjavog voća
- 12) oštrenje, jednostavno drobljenje i rezanje;
- 13) prosijavanje kroz sito ili rešetko, sortiranje, klasifikacija, selekcija i izbor (uključujući komplete proizvoda);
- 14) punjenje, pakovanje u konzerve, flaše (bočice), džakove (kese), sanduče, kutije i druge jednostavnije operacije pakovanja;
- 15) podjele robe na komponente, čiji je krajnji rezultat neznačajna razlika između dobijene komponente i samog originala;
- 16) kombinacija dve ili više ukazanih operacija.

## V. Posebni slučajevi porijekla robe

Dodatna oprema (prilozi), pribori, rezervni dijelovi i alati namijenjeni za upotrebu zajedno s mašinama, opremama, aparatima ili transportnim sredstvima, smatraju se poreklom iz zemlje u razvoju i najmanje razvijene u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim,

kao i mašine, oprema, aparati ili transportna sredstva, ukoliko se takva dodatna oprema (prilozi), pribori, rezervni dijelovi i alati uvoze i koriste zajedno sa ukazanim mašinama, opremom, alatima ili vozilima u kompletima ili u količinama, koji se obično isporučuju sa ovim uređajima u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Pakovanje (ambalaža), u kojem se uvozi roba, smatra se daje porijeklom iz zemlje u razvoju i najmanje razvijene u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim, kao i sama roba, osim u slučaju kada pakovanje (ambalaža) po jedinstvenoj robnoj nomenklaturi vanjsko ekonomske djelatnosti podleže deklaraciji odvojeno od robe. U tom slučaju zemlja iz koje pakovanje(ambalaža) vodi poreklo određuje se odvojeno od zemlje iz koje roba vodi poreklo.

Ako se pakovanje (ambalaža), u kojem se uvozi roba smatra da je poreklom iz zemlje u razvoju i najmanje razvijene u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim, kao i sama roba, onda se za određivanje zemlje iz koje roba vodi poreklo uzima u obzir samo to pakovanje (ambalaža) u kojoj se roba prodaje u maloprodaji.

Prilikom određivanja zemlje iz koje roba vodi poreklo, robe u rastavljenom ili nesastavljenom vidu, isporučene u nekoliko tura (partija), čiji je istovar u jednoj turi (partiji) neostvaren zbog nedovoljno snažnog potencijala proizvodnje ili transportnih uslova, kao i robu podjeljenu na nekoliko tura (partija) greškom, razmatra se po želji deklaranta kao jedan proizvod.

Ovo pravilo se primjenjuje pri istovremenom ispunjenju slijedećih uslova:

unaprijed dostavljati obavještenje carinskom organu zemlje uvoznice o robi rastavljenoj ili nesastavljenoj, isporučenoj u nekoliko tura (partija) ili podjeljenoj na nekoliko s jasno ukazanim razlogom te raspodjele, prilaganjem specifikacije svake ture (partije) s ukazanim kodom robe u skladu sa jedinstvenom robnom nomenklaturom vanjsko ekonomske djelatnosti, vrijednost i zemlju iz koje roba vodi poreklo iz svake ture (partije) ili dostaviti dokumentovane dokaze povodu pogrešne raspodjele robe u nekoliko tura(partija) ;

isporuke svih tura (partija) robe od strane jednog dobavljača iz zemlje u razvoju i najmanje razvijene u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim;

dostavljanje deklaracije svih tura (partija) jednom carinskom organu;

isporuka svih tura(partija) u okviru jednog kontrakta (dogovora);

isporuka svih tura(partija) robe u roku koji nije duži od jedne godine od datuma prihvatanja carinske deklaracije ili do isteka podnošenja prve ture (partije). Na osnovu obrazložene izjave deklaranta u slučaju neuspjeha isporuke svih tura (partija) iz razloga koji se ne tiču tj. nezavisnih od primaoca robe, rok može biti produžen carinskim organom na vrijeme potrebno za isporuku svih tura (partija), ali ne više od jedne godine.

Prilikom određivanja zemlje iz koje roba vodi porijeklo, porijekla robe korištene u proizvodnji ili preradi toplotne energije, mašina, opreme i alata, nisu obuhvaćeni.

## **VI. Pravila direktne isporuke i neposredne kupovine**

Tarifni preferencijali u odnosu na robu porijeklom iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih u kojima se primjenjuje tarifni preferencijalni režim odobravaju se samo pri neposrednoj kupovini te robe tih zemalja i njihovoj direktnoj isporuci na jedinstvenu carinsku teritoriju država Strana (potpisnica).

Roba se smatra kao neposredno kupljenom, ako je uvoznik kupio od preduzetnika tj lica koje se bavi poslovnom djelatnošću, registrovanog na propisan način u zemlji u razvoju ili najmanje razvijenoj iz koje potiče ta roba i u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim.

Direktnom isporukom smatra se isporuke robe transportovanih iz zemlje u razvoju ili najmanje razvijene u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim na jedinstvenoj carinskoj teritoriji države Strane (potpisnice) bez prevoza kroz teritoriju druge države.

Pravilu direktne isporuke takođe podleže roba transportovana kroz teritoriju jedne ili nekoliko zemalja zbog geografskih, transportnih, tehničkih ili ekonomskih razloga, pod uslovom daje roba, iz zemalja tranzita uključujući i njihovo privremeno skladištenje na teritoriji tih zemalja, pod carinskom kontrolom.

Pravilu direktne isporuke takođe podleže roba kupljena uvoznikom na izložbama i sajmovima (vašarima) pri ispunjenju slijedećih uslova:

- 1) roba je bila isporučena sa teritorije zemlje u razvoju ili najmanje razvijene u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim na teritoriju zemlje u kojoj se održava izložba ili sajam (vašar) i nalazila se pod carinskom kontrolom u toku održavanja istih;
- 2) roba od trenutka slanja na izložbu ili sajam (vašar) nije korištena ni u kakve druge svrhe osim demonstriranih;
- 3) roba se izvozi na jedinstvenu carinsku teritoriju države Strane (potpisnice) u istom stanju u kakvom je bila poslata na izložbu ili sajam (vašar) bez ikakvih izmjena robe uslijed prirodnog habanja ili gubitka u normalnim uslovima transporta i skladištenja.

## **VII. Dokumentovani dokazi**

Uvjerenje o porijeklu robe iz zemlje u razvoju i najmanje razvijene u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim lice koje transportuje robu dostavlja deklaraciju - potvrda (sertifikat) o porijeklu robe (u daljem tekstu - potvrda (sertifikat)) Form A (prilog 1), usvojenu u okviru Opsteg sistema preferencijala koja se popunjava u skladu sa Zahtjevima za oformljenje deklaracije-sertifikata o porijeklu robe Form A (prilog 2).

Rok primjene potvrde (sertifikata) u cilju pružanja tarifnih preferencijala ograničenog na 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Potvrda (sertifikat) se dostavlja carinskim organima u vidu papira na ruskom ili engleskom jeziku.



U slučaju neobходимosti carinski organi mogu trebovati prijevod potvrda (sertifikat) na jeziku te države .

Faktična količina isporučene robe ne smije prelaziti količinu ukazanu u potvrdi (sertifikatu) više od 5%.

U slučaju gubitka potvrda (sertifikat) koristi se njen zvanični ovjereni duplikat (kopija).

Uvjerenje o porijeklu malih tura (partija) robe (carinske vrednosti ekvivalentnoj ne više od 5 000 dolara SAD) predstavljanje potvrde (sertifikata) nije potrebno. U takvom slučaju uvoznik može proglasiti zemlju iz koje roba vodi porijeklo u komercijalnim ili drugim dokumentima isporuke.

U slučaju osnovane sumnje u vezi sa dostoverenosti navedenih potvrda (sertifikat) o porijeklu robe carinski organ ima pravo da treba predstavljanje potvrde (sertifikata) o porijeklu robe.

### **VIII. Administrativna saradnja**

Komisija carinske unije dobija od zemalja u razvoju i najmanje razvijenih, u čijim se odnosima primjenjuje tarifni preferencijal, nazive, adrese, otiske pečata nadležnih organa, ovlaštenih ovjeravati sertifikate. Tarifni preferencijalni režim ne primjenjuje se na robu porijeklom iz zemalja u razvoju i najmanje razvijenih koja, ukoliko se ne dostave gore navedene informacije.

U slučaju osnovane sumnje u vezi sa dostoverenosti (istinitosti) sertifikata ili sadržaja u njom, takođe i podataka o porijeklu robe, carinski i drugi ovlaštene organi Strana/država potpisnica) mogu se obratiti nacionalnim organima zemalja u razvoju i najmanje razvijenim, koje su ovjerile sertifikata, s motivisanom molbom da im saopšti dodatne ili tačnije podatke.

Sertifikat može biti priznan nevažećim u slučaju, ako:

se ne dobije odgovor, u roku od 6 mjeseci, na traženi sertifikat od nadležnih organa zemlje izvoza ili zemlje iz koje roba vodi poreklo;

postoji potvrđeni podaci od nadležnih organa zemlje izvoza o tome da se sertifikat nije izdavao (falsifikovan) ili je izdat na osnovu nevažećih dokumanata i (ili) nedostoverenih podataka;

po rezultatima ispitivanja, ostvarenim carinskim organima uvoza, i (ili) na osnovu informacije, dobijene po zahtjevu usmjerenom na nadležne organe zemlje izvoza ili zemlje iz koje roba vodi porijeklo, otkriveno je da sertifikat u suprotnosti sa trebovanjima uspostavljenim Pravilima.

Roba iz zemlje u razvoju i najmanje razvijene, ne smatra se porijeklom iz te zemlje u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim sve dok se ne dostavi propisno oformljeni sertifikat o porijeklu robe ili zahtjevanim podacima.

Tarifni preferencijali za takvu robu dostavljaju se tek poslije dobijanja zadovoljavajućeg odgovora nadležnih nacionalnih organa zemlje u kojoj se primjenjuje tarifni preferencijalni režim.

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)			Reference No		
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)			GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A		
			Issued in ..... (country)		
			See notes overleaf		
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For official use		
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.			12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in ..... (country)		
			and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to ..... (importing country)		
Place and date, signature and stamp of certifying authority			Place SHQ date, signature of authorized signatory		

## **Zahtjevi za registraciju deklaracije-sertifikata o porijeklu robe Form A**

### Opšte odredbe

Forma deklaracije-sertifikata o porijeklu robe Form A odštampana je tipografskom štampom na papiru sa zaštitnom mrežom ili zaštitnim poljem u boji (obrasci sertifikata dostavljaju se na engleskom i ruskom jeziku).

Napomene uz zahtjeve za popunjavanje sertifikata mogu odštampane tipografskom štampom na poleđini obrasca kako na jeziku na kom je obrazac popunjen tako i na bilo kom drugom jeziku ili mogu biti potpuno ili djelimično odsutni.

Sertifikat se obavezno popunjava štampanim slovima (osim za određene simbole, ukazanih niže).

Na sertifikatu se ne dozvoljava korištenje fasimila potpisa lica, brisanja ili poništavanja. Unošenje ispravki u sertifikat može se vršiti precrtavanjem pogrešnih podataka i ukucavanjem neophodnih podataka. Svaka takva ispravka ovjerava se pečatom nadležnog organa ovlaštenog za izdavanje sertifikata.

U jednom sertifikatu moguće je iznijeti podatke o nekoliko (više) proizvoda.

Na sertifikatu u obavezno mora biti označen referentni (registracioni) broj i takođe moraju se popuniti rubrike 1, 5 (u slučaju ukazivanja nekoliko (više) proizvoda u sertifikatu), 7-9, 11 i 12.

Neiskorišteno mesto u rubrikama 5-10 mora biti precrtano kako bi se spriječilo unošenje bilo kakvih dodatnih podataka.

### **Rubrika, koja se nalazi u gornjem desnom uglu sertifikata**

Ukazuje se referentni (registracioni) broj sertifikata. Dozvoljava se pisanje rukom referentni (registracioni) broj sertifikata. Ukazuje se nazvanje zemlje (države) u kojoj je sertifikat izdat.

### **Rubrika 1**

Ukazuje se ime i adresa lica koje se javlja izvoznikom (dobavljačem) robe (prodavca robe po dogovoru (kontraktu) ili drugog lica, ako su mu predata prava na isporuku robe uključujući i proizvođača robe).

### **Rubrika 2**

Ukazuje se ime i adresa lica koje prima robu. U slučaju da u vreme izdavanja sertifikata nije utvrđen konkretni primalac robe, u rubrici se ukazuje «to order», «po nalogu» ili nazvanje države jedne iz Strana (država potpisnica), zemlje uvoznice, na jeziku na kom se popunjava

sertifikat.

Takođe je dozvoljeno da ime i adresu konkretnog primaoca robe dopisati kasnije posle zapisivanja «to order», «po nalogu» ili nazvanje države jedne iz Strana (država potpisnica), zemlje uvoznice, na jeziku na kom se popunjava sertifikat.

### **Rubrika 3**

Ukazuju se podaci o ruti (pravcu) transporta robe i transportnih sredstava (ukoliko je poznato)

### **Rubrika 4**

Koristi se za specijalne napomene.

U slučaju izdavanja dublikata sertifikata u zamjenu za oštećen ili izgubljen, u rubrici 4 nadležnim organom zemlje iz koje roba vodi porijeklo piše se napomena «duplicate» («duplikat»). Pri tom period važenja duplikata sertifikata računa se od datuma izdavanja originala sertifikata.

U slučaju da je sertifikat izdat posle otpremanja robe u rubrici se piše napomena «issued retrospectively» «izdato retrospektivnotkasnije».

Prilikom anulirovanja iz bilo kog razloga nadležnim organom zemlje iz koje roba vodi poreklo i u kojoj je predhodno izdat sertifikat, unosi se zapis «issued instead» «izdata umesto» s ukazanjem broja i datuma izdavanja anulirovanog sertifikata (poništenog).

Dozvoljava se da rubrika ostane prazna (nepopunjena).

### **Rubrika 5**

U slučaju da se u jednom sertifikatu izjave podaci o nekoliko (više) proizvoda pred svakim proizvodom ukazuje se redni broj u sertifikatu. Dozvoljava se da rubrika ostane prazna.

### **Rubrika 6**

Ukazuju se podaci o broju koleta i oznakama istih. Ukoliko se u sertifikatu ukazuju podaci za više proizvoda predstavljaju se bez razmaka među njima ili su ti razmaci precrtani. Dozvoljava se zapis «no marks», «bez oznake».

Dozvoljava se da rubrika ostane prazna.

### **Rubrika 7**

Ukazuje se trgovački naziv robe, model, oznaka, modifikacija, artikl, drugi podaci, koji dovode do nedvosmislene identifikacije robe za potrebe carine, pakovanje, oblik i broj koleta robe.

Ako za opis robe nema dovoljno prostora u rubrici koristite dopunske listove na istom memorandumu kao glavni list sertifikat, koji moraju biti ovjereni, s potpisom i pečatom organa koje je izdalo taj sertifikat i ima isti taj registarski broj, kao i osnovni list - sertifikat.

U slučaju da u ovoj rubrici poziva na specifikaciju kontrakta (dogovora) kopija posljednjeg lista takođe mora biti ovjerena pečatom nadležnog nacionalnog organa, koje je izdalo sertifikat.

Ukoliko se u sertifikatu ukazuju podaci o više proizvoda, opis robe predstavlja se bez razmaka među njima ili su ti razmaci precrtani.

## **Rubrika 8**

Ukazuju se kriterijumi porijekla robe:

«P» - roba u potpunosti proizvedena u zemlji izvoza;

«Y» (označava procenat troškova sirovina, polufabrikata ili gotovih, proizvode porijeklom iz druge zemlje ili nepoznatog porekla, korištenih u proizvodnji robe u vrijednosti izvezene robe, koja se određuje na osnovu cijene franko-fabrike proizvođača - naprimjer «Y15%») - robi koja odleže obradi ili preradi;

«Pk» - roba proizvedena u jednoj od zemalja u kojima se primjenjuje tarifni preferencijalni režim država Strane (država potpisnica), i bila je podvrgnuta obradi ili preradi u drugim (jednoj ili više) zemalja.

Kriterijum porijekla robe mora biti označen za svaki proizvod tj. za svu robu iz rubrike 7 sertifikata.

Ako su u sertifikatu navedeni razni proizvodi, dio proizvoda klasifikuje se jednom četverocifrenom robnom pozicijom. U rubrici 8. dopušteno je označavanje jednim slovom kriterijum porekla za svu robu pomenute četverocifrene robne pozicije.

## **Rubrika 9**

Ukazuje se težina robe (bruto) ili drugi podaci o količini robe. Ukoliko je u sertifikatu navedeno više proizvoda, podaci o težini (bruto) ili drugi o količini robe navode se posebno za svaki imenovani proizvod.

## **Rubrika 10**

Ukazuje se broj i datum fakture (računa) ili profakture (pred-računa). U rubrici može biti ukazana jedna opšta faktura ( račun) ili profaktura (pred-računa) za sve navedene proizvode u sertifikatu, a u slučaju više navedenih proizvoda ukazuje se nekoliko fakture (računa) ili profaktura (pred-računa) za posebno imenovane proizvode.

Ukoliko u trenutku izdavanja sertifikata podaci o fakturi (računu) ili profakturi (pred-računu) primaocu sertifikata, navedenog u rubrici 1, nisu poznati, dozvoljava se da rubrika ostane nepopunjena.

## **Rubrika 11**

Rubrika sadrži slijedeće podatke: datum i mjesto identiteta sertifikata, naziv i pečat organa, nadležnog po zakonu da verifikuje porijeklo robe, kao i potpis službenika organa ovlaštenog za provjeru sertifikata.

Štampa pečata mora imati jasan otisak, koji omogućava pri neophodnosti identifikovati njegovu autentičnost.

## **Rubrika 12**

Na gornjoj liniji ukazuje se ime zemlje iz koje roba vodi porijeklo.

Na srednjoj liniji ukazuje se ime odredišne zemlje.

Na donjoj liniji ukazuje se mesto i datum popunjavanja sertifikata. Podatke predstavljene u sertifikatu potpisuje lice ovlašteno izvoznikom (isporučioaca) ukazanog u rubrici 1. Postavljanje pečata uvoznika u ovoj rubrici nije obavezna.